



Baebele ya bana
E tlesa

Ga Modimo a ne a
dira sengwe le
sengwe



E kwetse ke: Edward Hughes

E bontsitshwe ke: Byron Unger; Lazarus;
Alastair Paterson

E lomagantswe ke: Bob Davies; Tammy S.

E phetotswe: Sherack Nkandu Mathebula

E ntshitswe ke: Bible for Children
www.M1914.org

©2020 Bible for Children, Inc.
Letlelelo: O na le tshwanelo ya go
lebelela kgotsa go kwala polelo e,
fela ga o sa e rekisi.



Re dirilwe ke mang? Baibele, lefoko
la Modimo, le re bolelela gore
tshimologo ya batho e
simolotswe jaang.



Bogologolo, Modimo o tlotse motho
wa ntlha e be a mo thaya leina gore
ke Atame.




Modimo o tlotse Atame gotswa mo
leroleng kgotsa mmu wa lefatse.


Modimo a tsenya bophelo
mo go Atame,
a tla a phela.



A iphitlhelela a le mo tshimong entle
e e bidiwang Etene.



Pele Modimo a tlhola Atame, o dirile
lefatshe le lentle le le tletseng ka
dilo tse dintle.




Kgato le kgato Modimo a dira mafelo
a mantle a fapeneng le diphologolo
tse dintle tse di farologaneng.
Nnete fela, Modimo o dirile sengwe


le sengwe, gwa nna le
dilo tsotle.




Mo tshimologong,
pele Modimo a
dira sengwe le
sengwe, go
ne go se na
sepe ntle le
Modimo, ne
go se na batho
kgotsa mafelo
kgotsa dilo.



Sepe. Go ne go sena
lesedi ebile go sena
lefifi. Go sena
legodimo ebile
go sena
fafatshe.
Go sena
mabane ebile
go sena kamoso.



Go ne go na le
Modimo fela o
o ne a sena
tshimologo.
E be Modimo
a diragatsa.



Mo tshimologong Modimo
o tlhodile Le godimo
le lefatshe.




Lefatshe le ne le
tobekane, le
sena sepe,
go le
lefifi
godimo

ga
bodiba.




Modimo
wa re, a
go nne
lesadi.



Mme lesedi la nna teng. Modimo a
bitsa lesadi Motshegare, Lefif lone
wa le bitsa Bosigo.



Mme ga nna mantsiboa, ga ba ga nna
moso, e le letsatsi la ntlha.



Ka letsatsi la bobedi, Modimo
o tlisitse metsi a ma watle tlase
ga legodimo ka go latelelana. Ka
letsatsi la laboraro, Modimo a re,

a lefatshe le le omileng le
tlhagelele ebe gonna jalo.



Modimo wa ba re, a lefatshe
le tlhoge botala
jo bonana, ...



... ebong merogo e e nnang le peo le
ditlhare tse di ungwang

maungo mo
lefatsheng
ka fa

mefuteng ya tsona.



Mme ga nna mantsiboa, ga
ba ga nna moso, e le
letsatsi la
boraro.



Modimo a dira letsatsi,
ngwedi le dinaledi tse
dintse tse go sena
motho a ka
dibalang.



Mme ga nna mantsiboa,
ga ba ga nna moso, e
le letsatsi la bone.



Diphologolo
tša metsi,
ditlhapi le di
nonyane ya
nna tsona tse
di latelang go
tlhodiwa.




Ka letsatsi la
bonne, Modimo
o dirile ditlhapi
tse di tona le
dinonyane,
Modimo o dirile
mefuta futa ya
di tlhapi tsa
tlala lewatele, ...




... le dinonyane tse
di farologaneng
go itumelela
lefatshe,
lewatile le
magodimo. Mme
ga nna mantsiboa,
ga ba ga nna moso,
e le letsatsi
la botlhano.



Morago ga seo, Modimo wa ba wa re:
A lefatshe le ntshe diphedi ka fa
mefuteng ya tsona, e leng diruiwa le
digagabi le diphologolo tsa naga ka
fa mefuteng ya tsona. Diphologolo
ka fa mefuteng ya tsona dia bupiwa
ke Modimo.




Mme ga nna mantsiboa, ga ba ga nna
moso, e le letsatsi la borataro.




Modimo o dirile sengwe gape ka
letsatsi la borataro-sengwe se se
bothokwa thata. Dilo tsothe di nne
di siametse motho,
ne gona le dijo
mo tshimong le
dophologolo tsa
go mo dirila.



Modimo wa ba wa re, A re
direng motho ka fa setshwanong sa
rona ba ba tshwanag le rona gore ba
laole dilo tsothe
tsa lefatshe jaanong
Modimo wa tlhola
batho ka fa
setshwanong
sa ona, ...



... wa ba tlhola ka fa setshwanong sa Modimo.



Modimo a bua
le Atame. O
ka ja mo
ditlhareng
tsoatlhe tsa
tshimo ka
kgololosego.



Fela setlhare
sa kitso ya
molemo le
bosula sona
o se ke wa se
ja gonne ka
letsatsi le o
se jang, o tlile
go swa.



Modimo wa re, Ga
go molemo fa motho
a nna a le nosi fela,
ke tla mo direla
mothusi yo o mo
tshwanetseng.



Jaanong e rile Modimo
o sena go bopa diphedi
tsoatlhe tsa naga le
dinonyane tsoatlhe tsa
legodimo, wa di isa kwa
mothong go bona, ...



... ka fa a tla di
bitsang ka teng gore
mafoko otlhe a motho
o tla bitsang diphedi
ka ona, e nne maina a
tsona.




Diruiwa tsoatlhe le dinonyane tsoatlhe
tsa legodimo le diphologolo tsoatlhe
tsa naga, motho a di taya
maina, mme motho a bo
a se na mothusi yo o
mo tshwanetseng.



Ke fa Morena Modimo o thulametsa
motho, ya re a sena go robala, wa
ntsha longwe lwa
dikgopo tsa
gagwe.



Mme logopo loo Modimo o lo
ntshitseng mo mothong wa
bopa mosadi ka
lona, ya nna
mothusi wa
gagwe.



Ka letsatsi la bosupa
Modimo o ne wa wetsa
tiro ya ona e o e
dirileng.



Mme Modimo wa tshegofatsa
letsatsi la bosupa e be a le
dira letsatsi la boikutso.



Mo tshimong ya etene, monna
le mosadi ba ne ba phela ka
boitumelo matsatsi otle ba
obamela Modimo, ...



... Morena e ne e le Modimo
wa bona, ebile e le tsala
ya bona gape.



Ga Modimo a ne a dira sengwe le sengwe

Polelo gotswa mo lefokong la Modimo,
Baibele,

e fitlheletswe mo

Genesi 1-2

"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."
Pesalome 119:130



Bo khutlo



Baibele e re bolelela ka
Modimo o montle o re direleng
ebile o batla gore re moitse.

Modimo wa itsi gore re dirile dilo tse
disasiamang, tseo a dibitsang sebe. Kotlo
ya sebe ke lesa, Modimo o go rata thata, o
rometse morwa wa gagwe a le esi fela, Jesu,
gore swela sefapanong ka ntlha ya dibe tsa
gago. Jesu a phela gape a ya gae legodimong!
Fa o dumela mo morena Jesu, o mokopa gore
a go itshwarele dibe tsago, o tla e tsa jalo
a phele mo go wena, o tla phela le
ena go ya bosakhutleng.



Ga o dumela gore se
ke nnete, bua se go modimo:
Morena Jesu, ke a dumela gore o
Modimo, wa nna motho o swetseng dibe
tša rona, jaanong o phela gape. Ke kopa o
tsene mo bophelong jwame, o intshwarele
dibe tsame, gore ke tle ke nne le bophelo
jo boshwa, tsatsi le lengwe ke nne le wena
go ya bosakhutlheng. Nthuse ke go
obamele, ketle ke go phelele jaaka
ngwana wa gago. Amen!

Bala Baibele, o bue le Modimo
tsatsi le letsatsi! Johane 3:16

